Proletarhoji hamaji mamlakatho, jak şavedon!

BAJROQI MIHNAT

Organi Komiteti Markaziji partijaji kommunistiji (в) Üzbekiston
Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана

MAJ
22
Jakşamʙe
SOLI 1938
№ 117
(2143)
Narxaş 5 tin.

FARMONI

Prezidiumi Soveti Əoliji SSSR dar xususi ʙa rafiq Çamʙul Çaʙojūv ordeni Lenin ʙaxşiş dodan

Ba munosiʙati 75-solagiji əamalijoti içodi ʙa hoiisi xalqiji Qazoqiston rafiq ÇAMBUL ÇABOJŪV ordeni Lenin ʙaxşiş doda şavad.

Rajisi Prezidiumi Soveti Əoliji SSSR—M. KALININ.
Sekretari Prezidiumi Soveti Əoliji SSSR—A. GORKIN.
Moskva, Kreml, 19-umi maji soli 1938.

Naukaji peşqadam

Mo imrūz [1] nutqi rafiq Stalin 17-umi maj dar Kreml dar vaqti qaʙul kardani korkunhoji maktaʙi əoli kardagiro çop kardem.

In nutqi aəloro tamomi mihnatkaşhoji mamlakati mo—raʙocihо, kolxozcihо, inteligentho—ʙo diqati ʙihojat ʙuzurg, ʙo ilhomi xursandi mexonand. Onro milionho mihnatkaşi az hududi mamlakati mo dur ʙudagi, ʙo şodmoni va takaʙuri mexonand. Inteligenthoji ʙo fikr va dilsofi mamlakathoji kapitalisti nutqi rafiq Stalinro xonda, cuqur ūjla mekunand.

Nutqi ʙaroji korkunhoji maktaʙi əoli kardagiji rafiq Stalin ʙa tamomi odamhoji mihnat va nauka, ʙa əolimhoji kūhna va çavon, ʙa staxanūvcihо, ʙa studentho, ʙa tamomi çavonho ravona karda şudagijast. Talaʙahoji sovetiji ʙa imtihonhoji itmomrasoni tajori dida istodagi, suxanhoji serilhomi rafiq Stalinro ʙo cixel xursandi mexonand. In ʙa onho rahnişondihiji ʙehtarin meʙoşad. Dar peşi çavonho majdonhoji ʙehad kuşodajand! Dar mamlakate ki on ʙaroji nauka, ʙaroji initsiativa, ʙaroji içodijot, ʙaroji kūşişi daler va taərifzen inxel imkonijatho medihad, zindagi kardan, taəlim giriftan, kor kardan cixel nekʙaxtijast!

Faqat hamun naukaje ʙaroji nomi ʙizatgini xud huquq dorad, ki on ʙa xalq ixtijoran xizmat mekunad. Rafiq Stalin cunin megūjad:

«Baroji cun gul şukuftani nauka, hamun naukaje ki on xudro az xalq panah namegirad, xudro az xalq dur namegirad, ʙalke ʙaroji ʙa xalq xizmat kardan tajorast, ʙaroji tamomi ʙadastdarovardahoji naukaro, ki on ʙa xalq na maçʙuran, ʙalke ixtijoran, ʙo zavq xizmat mekunad, ʙa xalq dodan tajorast (qarsakzaniho)».

Inxel nauka faqat dar mamlakati Soveti, dar mamlakati sotsializmi zafarjofta va demokratijaji haqiqi istuqomat karda metavonad va istuqomat karda istodast. Dar tamomi mamlakathoji kapitalisti nauka ʙa kapitalistho va pomeşcikho xizmat mekunad. On az xalq metarsad va ʙa xalq az ʙomi ʙaland nigoh mekunad. On monopolijaji sinfhoji hukmronro ʙa doniş durustak muhofizat mekunad.

Amo kapitalizm ʙa nauka istuqomati ozodro taamin karda nametavonad. Xavotiri ʙekori ʙa ʙoloji sari əolimho ovezonast. Universitetho va institutho istuqomati əoçiz guzaronda istodin. Əolim az haqi kori xud tarsida istoda, dar peşi xūçajinhoji kapitalisti melarzad. Ū az çavonhoji əilmi metarsad va ʙa pūsti xud ʙand şuda az əilmi xudro dodan metarsad.

Faqat dar mamlakati Soveti, ki dar on hukumat azoni xalqast, ki dar on sotsializm taraqijoti ʙehadi ekonomika va madanijati sotsialistiro taamin mekunad, inxel nauka mumkinast, ki

«on tamomi darhoji naukaro ʙaroji quvathoji çavoni mamlakati mo ixtijoran va ʙo zavq jela mekunad va ʙa onho ʙaroji ʙa dast darovardani ʙalandihoji nauka imkonijat medihad, ki azoni çavonho ʙudani ojandaji az naukaro ʙa əinovat megirad (qarsakzaniho)».

Naukaji haqiqi, ki ʙo jak muvafaqijati ʙa dast darovarda şudagi saida mondagi nest, ʙalke ʙefasq ʙa peş harakat karda istodast, faqat dar mamlakati Soveti, dar mamlakati sotsializmi zafarjofta mumkinast. «Nauka ana ʙaroji hamin nauka nom dorad, ki on ʙuthoro ʙa əinovat namegirad, az dasti xudro ʙa cizi az majdon ʙuromadagi, kūhna ʙolo ʙardoştan nametarsad va ʙa avozi taçriʙa, praktika ʙo huşjori gūş meandozad». (Stalin). In nauka ʙa hamun traditsijahoje ki onho ʙa taraqijoti nauka xizmat mekunand, ʙa traditsijahoji tahqiqkuniji ozod va dalerona ʙaho doda metavonad. Amo faqat hamun nauka haqiqi meʙoşad, ki on traditsijaho, normaho, ustanovkahoro dar vaqte ki onho kūhna meşavand, dalerona va qatəijan meşikanad, ki ʙa traditsijahoji nav, normahoji nav, ustanovkahoji nav ʙunjod karda metavonad.

Rafiq Stalin dar nutqi xud dar ʙasal əolimi ʙuzurgtarini epoxaji mo, revoljutsioneri ʙuzurgtarin—Lenin gap zad. Monandi tamomi sohiʙfikrhoji geniali, gūştinʙarhoji ʙaroji nauka, Lenin az traditsijahoji dar jak holatmoni şikastan nametarsid. [illegible]

«On vaqt hama va harcitūr odamhoji nauka ʙa Lenin, con ʙa qosili odami naukaro xaroʙ mekardagi, muqoʙil ʙudand. Amo Lenin az kori ʙa muqoʙili raviş, ʙa muqoʙili dar jak holatmoni raftan nametarsid. Va Lenin zafar joft (qarsakzaniho)».

Dar vaqte ki davomdihandaji kori Lenin rafiq Stalin dar asosi analizi əilmiji marksisti-lenini programaji ʙuzurgi ʙunjodijati sotsialistiro dar mamlakati mo tajor kard, gūştini zafarovari xalqi ʙermilioniji sovetiro ʙaroji sotsializm sardori kard, hama va harcitūr odamhoji «nauka» xudi haminxel ʙudand.

Dar peşi əolimhoji kūhna va çavoni mamlakati mo, dar peşi tamomi mihnatkaşho, dar peşi çavonhoji soveti oʙrazhoji mardhoji ʙuzurgi nauka, sohiʙfikrho va gūştinʙarhoji şeradil, ʙunjodkunandahoji ʙolşevizm—Lenin va Stalin—istodin.

Partijaji ʙolşevikho in xususijathoji şeradiliro dar odamhoji soveti tarʙija medihad. On izhor kardani initsiativa, ʙefasq koftani rahhoji navro taəlim medihad. Harakati staxanūvi ʙa sinfi raʙocij, kolxozcihо, inteligentsijaji mihnatiro dar xususi dar nauka va texnika jela kardani rahhoji nav, sohiʙ şudani texnika, ʙunjod kardani kadrhoji navi ʙo şavqi ʙolşeviki serilhom şudagi, çeq zadani partijaji mo çavoʙi taərixi meʙoşad.

Staxanūv va Papanin odamhoje hastand, ki onho dar peşi texnika va nauka rahhoji navro jela kardand. Onho daraçahoji əilmi nadorand. Onho faqat taçriʙadorhoji kori xud meʙoşand. Amo Staxanūv va staxanūvcihо dar sohaji sanoat normahoji odamhoji maşhuri nauka va texnika muqarar kardagiro capa kardand. Onho normahoji navi ʙa talaʙhoji nauka va texnikaji haqiqi muvofiqro çori kardand.

Papanin va papanincihо tarhdihiji kūhnaro dar ʙoʙati Arktika cun kūhnaşuda capa kardand, va tarhdihiji navi ʙa talaʙhoji naukaji haqiqi muvofiqro muqarar kardand. Taçriʙadorhoji kori xud rafiqho Staxanūv va Papanin dar nauka çorikunandahoji navigari meʙoşand.

Agar odam dalerona ʙa taki gap rasad, initsiativaji əilmi doşta ʙoşad, dar gūştini ʙa muqoʙili traditsijahoji dar jak holatmoni şeradil ʙoşad, agar farzandhoji vatani ʙuzurgi mo, ʙinokorhoji mardonavori sotsializm ʙoşem, diplomi əolimi nadoşta, ʙo vuçudi hamin mardi haqiqiji nauka, gūştinʙari ʙaroji nauka şudan mumkinast.

Amo hama va harcitūr nomi əilmi doşta, ʙo vuçudi hamin cun qulomi kūhnaparvari, traditsijaji ʙeçon, cinovniki nauka, malaji oʙrūdorhoji xoriçi, ki onho dar navʙati xud faqat malajhoji kapital meʙoşand, mondan mumkinast. In durūqəolimho ʙa taraqijoti nauka dar mamlakati Soveti lat medihand. Onho xudro az çavonho dur megirand. Onho dar pūsti əilmiji xud ʙand meşavand, az harcitūr kori əamali, az harcitūr ʙa zindagoniji ʙo avçi ʙunjodijati sotsialistiji ʙa onho qajr ʙudagi voxūrdan metarsand.

Baroji naukaji haqiqi, ki faqat ʙa xalqi soveti xizmat mekunad, dar gūştini ʙa muqoʙili traditsijaho şeradilast, tamomi rahho kuşodajand. Əolimhoji kūhna va çavon diqati rahʙarhoji partija va hukumat ʙa onho monda istodagiro his mekunand. Onho medonand, ki şaxsan rafiq Stalin ʙa tamomi muvafaqijathoji naukaji soveti ʙo diqat va muhaʙat nazar mekunad.

Nutqi rafiq Stalin ʙa kadrhoji kūhna va çavoni naukaji soveti quvati ʙoz kalon medihad. On ʙa tamomi mamlakati mo cun çeqzani sado meʙurorad: ʙa nauka ʙoz zijodtar diqat monda şavad, korkunhoji on va çavonhoji taəlim girifta istodagi, ʙo qamxūri davra girifta şavand. On kūşişi mihnatkaşhoro ʙaroji ʙoz naqztar kor kardan, ʙoz durustak taəlim giriftan, ʙo jordami nauka kori xudro ʙa daraçaji zijoda ʙaland ʙardoştan zūr mekunad.

Dar tamomi mamlakat maçlishoji peşazəajlovi guzaşta istodin. Milionho graƶdanini soveti mihnati zafaronaro çaməast karda istodast. Onho muvafaqijathoji sotsializmro dida istodin, va az hama taraf ʙa rahʙarhoji partijaji mo va hukumat taşakkurnomahoji xursandi omada istodin. [illegible]

«PRAVDA», 19-umi maj.

---

[1] Dar «Bajroqi Mihnat» 21-umi maj [illegible]

ÇAMBUL

75-solagiji əamalijoti içodiji akini əəloji qazoq Çamʙul

NEKBAXTIJI MAN

Dar raʙi az Tʙilisi ʙa tavaludçoji Stalin meʙurdagi dar vagoni pojezdi az ʙoloji kūh guzaşta meraftagi jak navisandaji xoriçi ʙa man muroçiəat karda, cunin guft:

— Şumo, çanoʙi Çamʙul, ʙo in nekʙaxted, ki dar zamin odamhoji hamsoli Şumo kam hastand!

Man ʙa in çanoʙ nigoh karda, ʙa ū çavoʙ gardondam:

— Şumo xato mekuned, nekʙaxtiji man mahz az hamin iʙoratast, ki odamhoji hamsoli man ʙudagi xelo ʙisjorand. 172 milion graƶdani soveti—inho hamsoli man meʙoşand. Onho va man, tamomi vatani man, daslovi hajoti haqiqiji xudro az rūzi revoljutsijaji Buzurgi Oktjaʙr hisoʙ mekunem.

In caqcaqro ʙa jod ovarda, man dar xususi guzaştaji xud fikr mekunam. On ʙaroji man cuquriji ʙe tak ʙud, ki dar ʙoloji on aʙrhoji sijoh qaloqūli mekardand va tumanho omada, oftoʙro mepūşondand.

Man dar hamin cuquriji ʙetak tavalud şudagijam va ʙaroji ʙa nazdi oftoʙ ʙuromada, ʙo tavqi dili mukamal nafas kaşida, ʙo avozi pura əaşula xondan 70 sol xelo zūr harakat kardam. Dar vaqte ki man, az mador rafta, to ʙa maqsad meomadam va ʙa oftoʙ əaşula xondanro sar mekardam, dar nazdi man mulo pajdo meşud. Ū manro duəo mekard va... ʙo namoz ʙoz ʙa cuquriji ʙetak mepartoft.

Man quvat çamə karda, ʙoz ʙa ʙalandiho merasidam, amo ʙa nazdi man asaqoli volost meomad. Ū, ʙo dasthojaş cinori candasrro nigoh doşta, ʙa man dast daroz mekard... Dar in dast kordi tez karda şudagi ʙud. Man, dasthoji əazoʙ kaşidaro maəiʙ karda, ʙoz ʙa cuquriji ʙetak meqaltidam.

Quvathoji oxiriniro ʙarʙod doda, man ʙa ʙoloji qatorkūhhoji ʙoz ham tik meʙuromadam. Guʙernatori podşohi va ʙojho, ʙudho, malloho va əamaldorhoji muhimi ūro davr giriftagi, az ʙolo nazar karda, qarsak mezadand va zindagoniji manro «xalos karda», ʙa man arqan mepartoftand.

Dar nuki arqan halqa ʙud. On az guliji man haminxel megirift, ki xun dar ragho meʙarid. Man ʙo dasthoji xunafşon ʙa arqan meçaspidam va, onro ʙo dandonho xojida, ʙoz ʙa cuquriji ʙetak meqaltidam.

70 sol haminxel guzaşt. Dar soli 71-umi man, xulas, ʙa hajoti nekʙaxti arzoni şudam. Ba mani ʙe mador, əazoʙkaşida, du ʙahoduri xelo ʙuzurg—Lenin va Stalin dasti garmi padaronaji xudro daroz kardand. Man az cuquriji ʙetak ʙuromadam ʙa gulhoji əaçojiʙ, alafhoji xuşʙūj, carogohhoji ʙeşumori əaçojiʙ, jurthoji əaçiʙro didam. Man oftoʙi haqiqiro didam, man havoji misli xrustali kūhi tozaro nafas kaşidam. Va ruhi man, misli ʙeʙ, gul kard, caşmhojam misli sitoraho ʙarq zadand, dilam ʙoroni ʙa zamin mexūrdagi ʙorin, ʙa zaʙon daromad, əaşula, rūdxonaji Ili dar ʙahor lavrez meşudagi ʙorin, puro-pur ʙuromadan girift, man çavon şuda, misli jigiti qadri 18-sola şudam. Dar hamin taqoskuniji xurdi guzaştaji man va daslovi hajoti nekʙaxt, şodon, ki dar xususi on man az tahti dil ʙo hamrohi tamomi xalq əaşulahoji xudro mexonam, dida meşavad.



Ç A M B U L

* * *

Man dolinaji xelo əaçojiʙi nekʙaxti, davlat va xursandiro joftam, ki dar xususi on orzu mekardam, əaşula mexondam va ʙo hamrohi xalq ʙaroji on 70 sol harakat kardam.

In dolinaji nekʙaxti—vatani ʙuzurgi sovetiji man meʙoşad, ki dar ʙoloji on oftoʙi stalini, haqiqati stalini, əaqi va qamxūriji stalini ʙo nurhoji dili odamro xursand va garm mekardagi alanga zada istodijn.

62 sol peş dar jake az ajtis (pojga) dar çūli Çetisuj sulton Şerezdan, ki hofishoji xonagiji ūro man dar əaşulaho mazoq karda, haqorat mekardam, ʙa mulo ʙo xaşm cuningufta ʙud:

— Dar pojgaji kalon əasptozonhoji ʙehtarini man əoqiʙ monda, amo Çamʙuli kohista az hama peş ʙa finiş omad. Mon ki onho du sol gūşt naxūrand va misli Çamʙul haminxel gurusna ʙoşand.

In gapro şunavida man ʙa Şerezdan va mulo cunin əaşula xondam:

«Çoni farūxtaşuda, na ʙo ravşan, na ʙo gurusnagi durust nameşavad... Nomusi xalqi na ʙo gūşt, na ʙo tillo xarida nameşavad... Faqat sulton çoji cūşqa va şaqolro girifta metavonad. Çigar çoji dili tozaji otaşinro hargiz namegirad».

Haminxel man tamomi əumri xud ʙo hukumatdorhoji cūlho gap zada, ʙa rūji onho az gapi rost zadan natarsidam. Baroji hamin onho manro didaju ʙūxta nametavonistand, amo xalq har kalimaji manro dūst va qimat medonist.

Du sol peş man dar Moskva ʙudam. Padari xalqi man, Stalini qadirdon, əaşulahoji manro şunavid. Man dar arkhoji Kreml ʙudam. Dar onço man az dasti aʙsaqoli umumisojuzi Mixail Ivanovic Kalinin ʙaxşiji soli—ordeni xosi vatani xudro giriftam.

Soli guzaşta man ʙa Kavkaz ʙa tavaludçoji Stalin rafta ʙudam. Man havlicaje, ki Stalini ʙuzurg dar on dar zamoni guzaştaji laʙnati zindagoni karda ʙud, didam. In havlica hazorho xonacaji gadoro, ki dar onho xalqi qazoq ʙe xursandiju nekʙaxti ʙa ahvoli gurusnagi, talaju tolon şuda, ʙa murda raftan giriftor şudagi, zindagoni mekard, ʙa jodam dod. Ū in zamine, ki dar on içodkunandaji nekʙaxti va taəsiri xalqho muəalim va vozdi ʙuzurgi tamomi insonijati mihnati tavalud şudagijast, əasrhoji ʙisjor ofarin ʙod.

8-umi janvari soli 1938 man dar Moskva ʙa peşi N. I. Jeƶūv omadam. Man ʙa ū az xalqi qazoq salom rasondam, əaşulaji xudro xondam. Ba çavoʙi in N. I. Jeƶūv dar xususi kori xud dar Qazoqiston, dar xususi poezijaji xalqiji qazoqho ʙa man caqcaq kard. N. I. Jeƶūv guft: «Manro Stalin va partijaji Lenin—Stalin tarʙija kardand. Man ʙa on xizmat kardam, xizmat karda istodim, va cixele ki şumo, Çamʙul, ʙa xalq ʙo əaşulahoji xud xizmat karda istoded, haminxel to oxiri əumram xizmat mekunam».

Man voxūrdiji taəsirderro hargiz faromūş namekunam va hozir maslihatamro ʙa hamaji şoirhoji vatan takror mekunam—əaşulahoji ʙehtarin ʙa əizati un odame ki içodkunandaji nekʙaxti va gul kardani mo hast,—ʙa əizati rafiq Stalin navişta şavand. Dar epoxaji mo hamaji ʙuzurgi va ʙoloji ʙa vositaji əarazi Stalin jela meşavand.

Hozir man ʙa 93-solagi qadam mondam. Amo man çavon va nekʙaxtam. Man hanuz ʙoz dar ʙoloji zin saxt nişastagi meʙoşam. Manro pisarho, naveraho va ʙarnaverahoji şodon, ʙo quvat, daler davr giriftagijand. Man vatani sotsialistiji xudro ʙehad dūst medoram. Baroji dar harcixel minuta onro az hamaji duşmanho ʙo əaşula va miltiq muhofizat kardan avoz va dasthoji man hanuz ʙoz ʙoquvat meʙoşand.

—o—

SOVEŞCANIJI JAKUMI UMUMISOJUZIJI KORKUNHOJI MAKTABI ƏOLIJI SSSR— BA rafiq STALIN

VOƵD VA MUƏALIMI ƏAZIZ, RAFIQ STALINI DŪSTDORI

Soveşcaniji jakumi Umumisojuziji korkunhoji maktaʙi əoli, ʙa Şumo, taşkildihanda va ilhomdihandaji zafarhoji mo muroçiəat karda, hisijoti ʙa vatani ʙuzurgi mo, ʙa hukumati soveti, ʙa Partijaji Kommunistiji Umumisojuziji ʙolşevikho ʙedareq çonsupor ʙudani xudro ʙajon mekunad.

Hukumathoji mamlakathoji faşisti tamomi quvati xudro ʙa kūşişkonaji imperialisti, ʙaroji vahşijona nobud kardani şahrho, zanho va ʙaccaho, ʙaroji talaju tolon kardani hamaji elementhoji madanijat va tsivilizatsija ravona karda istodin. Dar mamlakathoji kapitalisti, dar natiçaji krizis va ʙerahmona ekspluatatsija şudani mihnatkaşho, madanijat, fan va maəorif ʙa pasti qaltida istodast.

Va faqat dar mo, dar mamlakati mo, ki on az işkelhoji kapitalizm ozod şudagijast, sanoəat, xoçagiji qişloq gul karda istodin, madanijat, nauka va maəorifi haqiqi gul karda istodin.

Huquq ʙaroji əilm giriftan—in huquqi çudonaşavandaji tamomi mihnatkaşhoji SSSR ʙa dast darovardagi meʙoşad va dar Konstitutsijaji ʙuzurgi Stalini navişta şudagast. Maktaʙhoji əoli dar tamomi mamlakat 550 hazor student taəlim megirad, dar soli 1938 dar tamomi sohahoji nauka va texnika 100 hazor mutaxassisi çavon vipusk mekunand. Hukumat dar hamin sol ʙa maktaʙhoji əoli qaʙul kardani 166 hazor odamro muqarar kard, in zijodaviji meʙoşad, ki jagon mamlakati kapitalistiji çahon inxel taraqiro nadidast. Dahho hazor odami vuƶhoro tamom kardagi hozir dar tamomi ucastokhoji ʙunjodijati sotsialistiji vatani xelo faroxi mo korhoji çavoʙgarinoki rahʙariro içro karda istodast.

Şajkaji malaəunhoji zarxarid—şpionho va provokatorhoji zişti trotskisti-ʙuxarini va ʙurƶuazi milatcigi ʙa maktaʙi əoli kam zarar rasondagi nestand, amo ʙa hajoti nekʙaxt, şodon, madani, tiqimdor ʙa peş rafta istodani xalqi moro nigoh doşta nametavonistand va heç kas hargiz nigoh doşta nametavonad.

Huşjoriji revoljutsioniji xudro ʙaland ʙardoşta, mo ʙa razvedkaji taərifzeni mo, ki ʙa on leninciji mūʙtaʙar—Narkomi stalini Nikolaj Ivanovic Jeƶūv sardori karda istodast, ʙaroji maktaʙhoji əoliji mo va hamcunin tamomi mamlakati moro, az ʙoqijahoji mrazi trotskisti-ʙuxarini va mrazi digari kontrrevoljutsioni to ʙa oxir toza kardan jordam medihem.

Dar sajlovhoji ʙa peş istodaji Sovethoji Əoliji respuʙlikahoji sojuzi va avtonomi, mo, korkunhoji maktaʙhoji əoli, odamhoji ʙa vatani mo [illegible] maji ravşani əamal kardan, nişondodhoji əaniqi direktiviji partija va hukumati sovetiji mo dar xususi ʙehtar kardani kori maktaʙi əoli, dar xususi tajor kardani mutaxassishoji çavoni kvalifikatsijanoki ʙa kori Lenin—Stalin ʙedareq çonsupor dorem.

Mo ʙa Şumo, rafiq Stalini əaziz, ʙovari medihem, ki in direktivahoro ʙa əamal çori mekunem, oqiʙathoji kori duşmaniro tamoman nest mekunem, dar hajoti taəlim tartiʙi namunavi taşkil medihem, tajoriji idejagi-sijosi va texnikiji çavonhoji moro ʙefasq ʙa daraçaji ʙoz ham ʙalandtar meʙardorem.

Mo, rafiq Stalin, qamxūriji harrūzaji partija va hukumat va qamxūriji şaxsan Şumo—qadirdoni mo muəalimi əoqilro xelo qimat medonem. Ba vositaji in qamxūri ʙaroji puro-pur gul kardani vuƶhoji mo, dar onho revoç dodani kori tahqiqoti va ʙaroji dojim ʙaland kardani kvalifikatsija va ahvoli materialiji sostavi profesorho muəalimho hamaji şarojit ʙunjod karda şudagijast.

Hamaji duşmanhoji mo fahmida monand, ki maktaʙhoji əoliji soveti—maədançojhoji kadrhoji mo, kadrhoji [illegible]

Zinda ʙod ʙajroqi ʙuzurgi şikastnaxūrandaji Marks—Engels—Lenin!

Zinda ʙod vozd, əaziz va muəallimi mo rafiq Stalini dūstdori!

TAÇRIBAJI PEŞQADAMHO BA DIGARHO RASONDA ŞAVAD

ŞAHRISABZ. Arteli qalpoqdūziji «Hoçum» dar solhoji oxir peşraviji xelo kalonro ʙa dast darovarda istodast. Dar in artel 217 nafar zan kor mekunad. Dar ʙajni onho corjakgiriji sotsialisti vaseə revoç doda şuda istodast, ki dar natiçaji in ʙeştarini artelcizanhoji staxanūvci va udarnik plani korkardaʙurorro ʙarzijod içro karda, artelro sohiʙi peşravi karda istodin.

Har jak artelci az rūji normaʙojad dar jak meh 5 qalpoqi iroqi tajor karda ʙurorad. Amo staxanūvcizanho R. Əolimūva, Muharamoj Nizomūva, Xursandoj Bojqozijūva va digarho ʙa çoji 5 qalpoq sofia dūxtan 8—9 qalpoq tajor karda, normaro ʙarzijod içro karda istodin. Dar arteli mazkur inxel odamho xelo ʙisjor hastand.

Qajr az in, dar ʙajni tsexho va ʙrigadahoji çudogona dogovori corjakgiri tartiʙ doda şudagijast. Az ʙajni hamaji ʙrigadaho, ʙrigadaji jakum (rahʙaraş R. Eşonqulūv) peşqadam meʙoşad. On mudomulvaqt plani korkardaʙurorro ʙa 150 protsent içro karda istodast.

[illegible]

S. Dovidūv.

DAR SAJLOVHO JAKDILONA QISM MEGIREM

KOLXOZCIHO VA KOLXOZCIZANHOJI KOLXOZI NOMI KAGANOVIC KANDIDATURAJI RAFIQHO

I. V. Stalin, V. M. Molotūv, L. M. Kaganovic, K. Je. Voroşilūv, M. I. Kalinin, N. I. Jeƶūv, U. Jusupūv, S. Segizʙojūv, Jū. Oxunʙoʙojūv, V. Jemtsūvro tarafdori karda, Usajdulo Mirzairūvro

BA KANDIDATIJI DEPUTATI SOVETI ƏOLIJI UzSSR PEŞNIHOD KARDAND

218 kolxozci iştirok kard

Nutqi ʙrigadiri staxanūvci Uriel Şiməunūv

Rafiqho! Sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR quvvati şikastnaxurandaji ʙloki kommunistho va ʙepartijavihoro jak ʙori digar dar çahon nişon dodand.

Kampanijaji sajlovhoji Sovethoji Əoliji respuʙlikahoji sojuzi ʙa partijaji Lenin—Stalin ʙa voedi mihnatkaşhoji tamomi çahon Stalini ʙuzurg muhaʙʙati zūri xalqhoji Sojuzi Sovetiro tasdiq karda istodast.

Raʙociho, kolxozciho, studentho, intelligenthoji respuʙlikaji mo ʙa Soveti Əoliji UzSSR farzandhoji ʙehtarini xalqi sovetiro peşnihod karda istodin.

Onho hamon odame ki zindagoniji xursandi, ʙekaʙaxtiro ʙa mo ʙaxşidagijast, Konstitutsijaji dar çahon demokratitarinro eçod kardagijast ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji UzSSR jakdilona peşnihod karda istodin. Onho Stalini ʙuzurgro cun jak odam, peşnihod karda istodin. (Qarsakzaniho)

Sajlovkunandahoji respuʙlikaji mo pajravhoji Stalini ʙuzurg rafiqho Molotūv, Kaganovic, Voroşilūv, Jeƶūv, Kalinin, Andrejev, Ƶdanūv, Cuʙar, Krupskaja, Mikojan, Kossior, Kosarev, Dimitrūv, va rahʙarhoji partijaju hukumati Uzʙekiston rafiqho U. Jusupūv, S. Segizʙojūv, Jū. Oxunʙoʙojūv, Jakovlev, Apresjan, Iʙrohim Rahmatūv, M. Jūldoşūvro ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji UzSSR peşnihod karda istodin. Onho eətimodi xalqi üzʙekro ʙaço merasonand. Onho ʙaroji xalqi üzʙek, ʙaroji partijaji kommunisti çonsupor kor mekunand.

Man ham ʙa avozi sajlovkunandahoji respuʙlika hamroh şuda, kandidaturaji voedi xalqho, dūstdori kolxozciho rafiq Stalin, pajravhoji ū rafiqho Molotūv, Kaganovic, Voroşilūv, Jeƶūv, Kalinin, va rahʙarhoji partijaju hukumati Uzʙekiston rafiqho U. Jusupūv, S. Segizʙojūv, Jū. Oxunʙoʙojūv, Jemtsūvro tarafdori mekunam va ʙovar doram, ki sajlovkunandahoji respuʙlikaji mo dar rūzi sajlovho ʙa onho avozi xudro medihand. (Qarsakzaniho).

Rajisi soveti hosiloti kolxoz Hanan Levijūv ʙa suxan ʙaromada, korkuni sijosiji qismati divizijagiji Armijaji Surx rafiq Usajdulo Mirzairūvro ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji UzSSR peşnihod kard. Levijūv dar ʙoʙati zindagoni, korhoji taərifzani Mirzairūv ʙa kolxozciho va kolxozcizanho caqcaq kard.

Rafiqho Sezanajūv, Aʙdurahmonūv, Jishoqūv va digarho ʙa suxan ʙaromada, kandidaturaji rafiq Mirzairūvro tarafdori kardand.

Ahli maçlis ʙa taklifi rafiqho Uriel Şiməunūv, Levijūv, Sezanajūv, Jishoqūv hamroh şuda, ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji UzSSR peşnihod kardani Usajdulo Mirzairūvro qaror kard.

B. S. Dovidūv.

CLENHOJI KOLXOZI NOMI PAPANIN, RAJONI URGUT, OBLASTI SAMARQAND BA KANDIDATIJI DEPUTATI SOVETI ƏOLIJI SSR-I UZBEKISTON RAFIQHO

I. V. Stalin, V. M. Molotūv, L. M. Kaganovic, K. Je. Voroşilūv, N. I. Jeƶūv, U. Jusupūv, S. Segizʙojūv, Jū. Oxunʙoʙojūv va Stepanenkoro

PEŞNIHOD KARDAND

110 kolxozci iştirok kard

Suxani rajisi kolxoz rafiq Q. Xūşojūv

Rafiqho! Man taklif mekunam, ki kandidati avalin ʙa deputatiji Soveti Əoliji SSR-i Uzʙekiston voed va muəallimi dūstdori tamomi xalqho Iosif Vissarionovic Stalin va pajravhoji mūstaxari ū rafiqho V. M. Molotūv, L. M. Kaganovic, K. Je. Voroşilūv, N. I. Jeƶūv, sekretari TsK KP(ʙ)Uz rafiq U. Jusupūv, rajisi TsIK UzSSR rafiq Jū. Oxunʙoʙojūv, rajisi Sovnarkomi UzSSR rafiq S. Segizʙojūv peşnihod karda şavand.

Baəd az ū muəallimi maktaʙi kolxoz rafiq S. Aminūv ʙa suxan ʙaromada, hamaji kandidathoji rafiq Xūşojūv nişon dodagiro tamomin dastgiri karda, ʙoz cunin taklif kard, ki rajisi upravljajuşciji Uzkonservplodovoştrest rafiq Stepanenko peşnihod karda şavad.

Rafiq Stepanenko dar soli 1883 tavalud şudagijast. Az soli 1919 cleni partijaji kommunistiji ʙolşevikho meʙoşad. Rafiq Stepanenko az armijaji roh ohanciho ʙuda, ʙa kori partijaji Lenin—Stalin to ʙa oxir çonsupor meʙoşad. Dar Uzʙekiston ʙaroji torumor kardani şajkaji kontrrevoljutsioniji trotskisthoju-ʙuxarinciho va duşmanhoji digari xalq gūştini çidi ʙurda omadagijast. Mo ʙovar dorem, ki,—guft rafiq S. Aminūv,—rafiq Stepanenko eətimodi sajlovkunandaharo ʙaço merasonad.

Maçlisi clenhoji kolxoz ʙo jak avoz qaror kard, ki ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji SSR-i Uzʙekiston rafiqho I. V. Stalin, V. M. Molotūv, L. M. Kaganovic, K. Je. Voroşilūv, N. I. Jeƶūv, U. Jusupūv, Jū. Oxunʙoʙojūv, S. Segizʙojūv, va Stepanenko peşnihod karda şavand.

MAÇLISI PEŞAZSAJLOVIJI RABOCIHO VA XIZMATCIHOJI DEPOJI ROHI OHANI ANDIÇON RAFIQHO

Stalin, Molotūv, Kaganovic, Voroşilūv, Kalinin, Jeƶūv va Usmon Jusupūvro

BA KANDIDATIJI DEPUTATI SOVETI ƏOLIJI UzSSR PEŞNIHOD KARD

ANDIÇON. (Az muxʙiri maxsusi mo). Dar nazdiki maçlisi peşazsajloviji raʙociho, raʙocizanho va korkunhoji inƶenerijų-texnikiji depoji rohi ohani Andiçon şuda guzaşt. Dar maçlis 700 kas iştirok kard.

Staxanūvciji ʙehtarini depo rafiq Avdaxin ʙa suxan ʙaromada, ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji UzSSR voedi dūstdori tamomi xalqho rafiq Stalinro peşnihod kard. Maçlis taklifi rafiq Avdaxinro ʙo qarsakzaniho va ʙo uragūjiho peşvoz girift. Hama az jak sar voedi ʙoqil va ʙunjodkunandaji Konstitutsijaji demokratitarin rafiq Stalinro taʙrik kardand.

Baəd rafiqho Voroşūv, Buronin, Vitolin, Nistirūva, Kuganūv, Markin, Ajudūv va digarho ʙa suxan ʙaromada, kandidaturaji rafiq Stalinro taʙrik karda, pajravhoji ū rafiqho Molotūv, Kaganovic, Voroşilūv, Kalinin, Jeƶūv va rahʙari ustuvori ʙolşevikhoji Uzʙekiston rafiq U. Jusupūvro ʙa Soveti Əoliji UzSSR kandidat peşnihod kardand. Ahli maçlis taklifi in rafiqhoro jakdilona qaʙul kard.

S. Dovidūv.

Ba sajlovho ʙolşevikona peşvoz meʙurojem

QŪQOND. Tamomi xalqi sermillati Uzʙekistoni Soveti, ʙaroji rūzi 24-umi ijun, rūzi sajlovhoji Soveti Əoliji UzSSR—ki dar in rūz hamaji mihnatkaşho az jak sar ʙa urnaji sajlov omada, ʙa odamhoji ʙa kori partijaji Lenin—Stalin çonsupor ʙudagi avoz medihand, tajoriji lojiqanda dida istodast. Rūzi 24-umi ijun, cun rūzi 12-umi dekaʙri soli 1937, dar xotiri hamaji mihnatkaşho jodgor memonad. Raʙociho, kolxozciho va umuman mihnatkaşhoji respuʙlikaji mo ʙaroji in rūzi ʙaxtijorro ʙo rekordhoji staxanūvi va hosili ʙalandi mihnat nişona kardan faəolona kor karda istodin.

Taşkilothoji partijagi, komsomol va çaməijatiji zavodi paxtatozakuniji № 41 ʙo maqsadi rūzi sajlovhoro ʙo ʙarʙardoriji umumiji proizvodstvogi peşvoz giriftan gūştin ʙurda istodin. Dar ʙajni raʙociho corjakgiriji tosajlovi eəlon karda şud. Dar zavod 18 kruzoki Nizomnomaji sajlovhoro kor karda meʙuromadagi kor karda istodast. Har rūz ʙa qajr az darshoji dar kruzokho meguzaştagi ʙa raʙociho az gazeta xaʙarhoji sajloviro xonda doda meşavad. Raʙociho va raʙocizanho cun jak odam, ʙa darsho ʙo havasi zūr davomat karda, ʙa sajlovho tajori dida istodin.

B. Asromūv. H. Asromūv.

Dar kolxozi «Avangard», rajoni Jangijūl, ʙrigadaji staxanūvcizanho dojimo dar vaqti xoliji xud «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji UzSSR»-ro kor karda meʙurojad.

Dar surat: kolxozcizanho dar xususi Nizomnomaji sajlovho darsi propagandist rafiq B. Risqijūvro gūş karda istodin.

Foto **Hajit Muhamədūv. (Sojuzfoto).**

Ba kori agitatorho nazorati dojimi karda şavad

SAMARQAND. (Az muxʙiri maxsusi mo). Dar faʙrikaji ʙareşumʙarorisi «Huçum» kori propaganda jakcand ʙa harakat darovarda şudagijast. Raʙociho va raʙocizanho Qonuni sajlovkuniro ʙo havasi zūr azxud karda, ʙo jakçojagiji taşkilothoji faʙrika ʙa sajlovho tajoriji lojiqanda dida istodin.

Dar faʙrikaji mazkur hozir 27 kruzok kor karda istodast. Dar onho qariʙ 1.000 raʙocij va raʙocizan davomat karda, Qonuni sajlovkuni va Konstitutsijaji UzSSR-ro taəlim girifta istodast.

Klub, kino, ʙoqi madanijat va rohati raʙociho, cojxonaji surx va digaraş ʙa xizmati sajlovi Sovetho monda şudagijast. Har rūz, ʙa qajr az darsi dar kruzokho meşudagi, dar in çojho ʙa tariqi dojimi az gazetaho xaʙarhoji sajlovi xonda doda meşavand. Lektsijaho va dokladho şunida meşavand va d. d.

Baroʙari in nişon dodan zarurast, ki az tarafi partkom ʙa kori agitatorho va propagandistho rahʙariji operativi karda naşuda istodast. Az saʙaʙi korkun naʙudan mudati cand vaqt ʙoz partkaʙinet kor nakarda istodast.

B. Jishoqūv.

★

Kori ʙehtarini Mugilūv

BUXORO. Dar arteli «Mihnatkaş» kruzokhoji «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji UzSSR»-ro taəlim medodagi xelo naqz kor karda istodin. Dar onho hamaji clenho çalʙ karda şudagijand.

Az ʙajni agitatorho, kori agitator rafiq Mugilūv namunavi meʙoşad. Ū Qonuni sajlovkuniro ʙo Konstitutsijaji Uzʙekiston voʙasta karda, farqi kaloni du zindagoni, jaəne zindagoniji purmaşaqati torevoljutsioni va zindagoniji ʙoʙaxti ajomi staliniro ʙa daraçaji darkori fahmonda doda istodast. Taəlimgirandaho ʙo havasi zūr ʙa darsho davomat karda istodin.

M. Muloqandūv.

■

Agitatorhoji ʙehtarin

SAMARQAND. Taşkilothoji zavodi majoʙaroriji № 2 ʙa sajlovhoji Soveti Əoliji UzSSR tajoriji zūr dida istodin. Dar zavod 12 kruzoki «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji UzSSR»-ro kor karda meʙuromadagi taşkil doda şudagijast, ki dar onho 570 raʙocij va raʙocizan taəlim girifta istodast.

Agitatorho: Mirsajidūv, Repnikūv va Narziqulūv naqz kor karda istodin. Onho Qonuni sajlovkuniro ʙa zaʙoni soda ʙa raʙociho fahmonda, ʙaroji ʙloki kommunistho va ʙepartijnihoro ʙoz ham mustahkam kardan, diqati sajlovkunandahoro çalʙ karda istodin.

Z. Nektolūv.

★

Çaməomadi jakumi komisijahoji sajlovkuni

ANDIÇON. 4-umi maj çaməomadi jakumi komisijahoji okrugiji sajlovkuniji şahr şuda guzaşt. Dar in çaməomad masalaji ʙoz ham zūr kardani korhoji agitatsija va propaganda, omūxtani Nizomnomaji sajlovho va tajor kardani rūjxati sajlovkunandaho ʙançida şud.

Nojiʙi rajisi gorsovet rafiq Şcekolūv dar ʙoʙati dar 5 okrugi sajlovkuni va dar 64 ucastoki sajlovkuniji şahr korro planona va taşkilona girifta ʙurdan suxan karda, diqati clenhoji komisijaro kaşid.

S. Dovidūv.

Ucastoki sajlovkuni ʙa kori əamali daromad

SAMARQAND. Ucastoki 14-umi sajlovkuni dar rūzhoji oxirin kori xudro naqz ʙa rah mondagijast.

Dar in ucastok 8 nafar propagandist dar ʙajni sokinhoji ucastok ʙa tariqi dojimi kori taşviqoti guzaronda istodast. Omūxtani «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji SSR-i Uzʙekiston» va incunin Konstitutsijaji respuʙlika xelo naqz guzaşta istodast.

Kori taşviqotciho Zokirūv, Mahmudūv, Rūzenūv ʙa nazar namojonast. Onho ʙa vositaji ʙa kor ʙurdani harxel metodho kori taşviqotiro ʙo şavq guzaronda istodin.

Taşviqotciho az adaʙijoti sajlovi ʙa daraçaji darkori taəmin şudagijand. Onho dar vaqti kori xud az adaʙijot va gazetaho manfiəat meʙarand va az tarafi ucastoki sajlovkuni ʙa taşviqotciho rahʙari va kontrol mavçudast.

Z. N. Z.

—o—

Agitatorho faəolona kor karda istodin

TOŞKENT. Ba maqsadi ʙa sajlovhoji Soveti Əoliji SSR-i Uzʙekiston ʙo tajorihoji zūr peşvoz ʙaromadan, dar mahalahoji «Əaloqa», «Qzil kuc», «Komintern», «Savoʙ», «Itifoq» va nomi Molotūv kori somaviju-maənedodkuni va taşviqoti ʙo faəolijati agitatorho naqz guzaronda şuda istodast.

Agitatorho Manaşe Əalojūv, Josef Malajūva, Sajidūv, Aronūv, Zavqijūv va Alimūv dar çojhoji taəin şudageşon kori taşviqotiro ʙo tajorihoji naqz guzaronda istodin.

Dar ucastoki 84-umi sajlovkuni, ki onho dar inço voʙasta karda şudagijand, qariʙi 150 nafar zan ʙa omūxtani Nizomnomaji sajlovho çalʙ karda şudagijast.

Rafiqho Siporo Saədijūva, Malko Mūşejūva, Tūvijo Boʙoʙekūva, Baruxo Malajūva ʙa kruzokhoji omūxtani Nizomnomaji sajlovho naqz davomat karda, faəolijati xudro zūr karda istodin.

G. Boʙojūv.

—o⊙o—

DAR FRONTHOJI ISPANIJA

FRONTI ŞARQI (ARAGONIJA)

19-umi, maj. (TASS). Dar sektori Pirenejev əosiho ʙa postoji peşqadami respuʙlikaciho dar Eskalona huçum kardin, matlaʙ ki ʙa otrjadhoji əosihoji dar in rajon az tarafi respuʙlikaciho davragir karda şudagi, ʙaroji gurextan imkonijat dihand. Ba zerkuniji purquvvati duşman nigoh nakarda, askarhoji respuʙlikoni ʙa vositaji aksulhuçum əosihoro maçʙur kardin, ki ʙa pozitsijahoji avali xud gaşta ravand. Dar xudi hamin rajon qismathoji respuʙlikoni dar natiçaji aksulhuçumi muvafaqijatnok tepaji Mediodmaro az nav zeridast kardin. Jakcand huçumhoji əosiho ʙa Las Planas kardagi, az tarafi respuʙlikaciho ʙo şidat zada gardonda şudast. Az rūji maəlumoti agentstvoji Gavas dar sektori Levand askarhoji respuʙlikoni ʙa huçumi duşman muqoʙilijati zūr kardanro davom doda istodin. Dar tamomi fronti vilojati Teruel ʙa daroziji 60 kilometr zanozanihoji zūr şuda guzaşta istodin. Əosiho na ʙa çoniʙi Mora de Ruʙielos, ki on punkti muhimi strategi meʙoşad, na dar sektori Moskeruela (az Teruel ʙa samti şimolu-şarq) ʙa peş rafta natavonistin. Az Teruel ʙa samti şimol zanozaniho dar rajoni Sijerra Koralon guzaşta istodin, əosiho mexohand, ki dar inço az El Poʙo nazdik şavand.

Dar rajoni Sedriljas (az Teruel ʙa samti şimolu-şarq) 19-umi maj əosiho huçum kardanro davom kardin. Ba şidatnok ʙudani in huçumho nigoh nakarda, əosiho şata xūrdand va maçʙur karda şudand, ki əqiʙ ravand. Askarhoji respuʙlikoni dar natiçaji aksulhuçumi ʙoqajrat tepaji Penjarojro, ki onro peş əosiho zeridast karda tavonista ʙudand, az nav ʙa dast darovardand.

Dar sektori kanori askarhoji respuʙlikoni zerkuniji duşmanro dar rajoni Alʙakaser (az Alkala de Cisvert ʙa samti qarʙ), nigoh doştin.

Dar fronthoji digar ahvol taqjir naşudast.

HARAKATI AVIATSIJA

Aviatsijaji respuʙlikoni dar Kaude (az Teruel ʙa samti şimolu-qarʙ) aerodromi əosihoro jakcand ʙor muvafaqijatnok ʙa taki ʙomʙa girift, ki dar onço jakcand aeroplanro noʙud kard. Aeroplanhoji respuʙlikoni punkthoji askarhoji əosiho dar onço qunşudagiro, dar sektori Levant dar taki ʙomʙa giriftin va ʙa onho pulemjūtho parondin. Dar vaqti zanozanihoji havoji ljūtcikhoji respuʙlikoni haft aeroplani faşistiro zada qaltondin. Respuʙlikaciho du aeroplani qirandozro ʙarʙod dodin.

Aviatsijaji faşisti jakcand karat Kastelon va incunin Valensija va Alikantaro ʙa taki ʙomʙa giriftast.

Dar ʙrigadaho, zvenoho usuli copuq va ʙedihiji Izʙoskentciho çori karda şuda istodast

SAMARQAND. Kolxozciho va kolxozcizanhoji zvenoji Əaşur Gadojūv, kolxozi nomi Kaganovic, dar majdoni 30 gektar zamini paxta copuqkuni, xişovakuni va digaraşro ʙa daraçaji kifoja guzaronda istodin. Halakaj dar majdonhoji paxta va pijozi zveno copuq va xişovakuniji jakum guzaronda şudagijast.

Kolxozcihoji zvenoji Gadojūv dar nazdi xud vazifaji to 20-umi maj dar 30 gektar zamin kultivatsija guzarondanro monda ʙudand. Lekin onho in voçiʙijati qaʙul karda şudagiro az mūhlat peş içro kardand.

Zvenoji Əaşur Gadojūv nazar ʙa zvenohoji digari kolxoz peşqadam hisoʙ şuda, roli iʙratdihiro ʙozi karda istodast.

M. Bangijūv, B. Asromcajūv.

⁂

BUXORO. Brigadaji peşqadami (ʙrigadiraş komsomolets Fozil Alimūv) kolxozi nomi Frunze, selsoveti Otʙozor, dar davri copuqu kultivatsija gardiş ʙa dast darovarda istodast.

Dar natiçaji dar vaqti koram maslihathoji agronomhoji ustodhoji ʙehtarini paxtaro ʙaço rasondani kolxozcihoji ʙrigadaji Alimūv, paxta az jak sar rūjiş karda istodast.

Kolxozciho copuqi jakumro ʙa 9-umi maj tamom karda, ʙa copuqi dujum guzaştagi meʙoşand. Dar 5 gektar zamini ʙrigada copuqi dujum guzaronda şudagijast.

Kolxozcihoji ʙa corjakgiriji sotsialisti hamroh şudagi Raçaʙ Xolūv, Amandillo Narzilojūv va digarho rūze 800—900 metr zamini paxtaro xişova karda, normaji koriji xudro ʙarzijod içro karda istodin.

A. Əavezūv.

⁂

ANDIÇON. **(Az muxʙiri maxsusi mo).** Peş az dar majdoni 25,7 gektar zamin copuq guzarondan, kolxozciho va kolxozcizanhoji ʙrigadaji jakumi kolxozi nomi Litvinūv, ki ʙrigadiri on rafiq Isomidinūv meʙoşad, kultivatsija guzarondagi meʙoşand. Copuqi jakum ʙo ʙaland ʙa daraçaji kifoja guzaronda şudagijast. Baəd az copuqro guzarondan, ʙa jagonakuniji paxtaji rūjiş kardagi daromadagi meʙoşand.

70 nafar kolxozci va kolxozcizani ʙrigada, ki onho dar ʙajni xud corjakgiriji sotsialistiro revoç dodagijand, dar copuqi xuşsifat, jagonakuni namunahoji ʙehtarini kori xudro nişon doda istodast.

Brigadaji Isomidinūv copuqi dujumro tamom karda, ʙa copuqi sejum guzaştagijast. Copuq dar taht rahʙariji corjakgiriji sotsialisti va taçriʙahoji rahmatūvciho guzaronda şuda istodast.

S. Dovidūv.

⁂

BUXORO. Brigadaji 4-umi kolxozi nomi Stalin, selsoveti Otʙozor, dar vaqti korami cigit maslihathoji agronomho va kolxozcihoji zvenoji peşqadami Madrahim Boʙorahimūvro ʙaço rasondagijast.

Peş az cigitro koridan, ʙa on dori poş doda, onro ʙuq doda şuda ʙud. Baəd az ʙuqdihi cigitro 3 marotiʙa guşta korida şud.

Kolxozcihoji ʙrigada, ʙaəd az ʙaroʙar rūjiş kardani cigit, har ʙaholi paxtaro dar duriji 6 santimetr çoj dodand. In ʙaroji durust rūjiş kardani paxta ahamijati kalon dorad.

Onho hozir copuqi jakumro dar majdoni 37 gektar zamini ʙrigada tamom karda, copuqi dujumro guzaronda istodin. Halakaj 6 gektar zamin du marotiʙa copuq karda şudagijast.

Dar zvenohoji 1-um, 3-um va 4-umi ʙrigadahoji 5-um va 6-umi kolxoz ham dar vaqti copuqu jagonakuni maslihathoji taçriʙadorho ʙa çoj rasonda şuda istodast.

Kolxozciho va kolxozcizanho dar nazdi xud vazifa mondagijand, ki az majdoni paxta hosili ʙaland ʙardorand, ʙa gosudarstvo paxtaji sort jakumi daroziji naxi on ʙa 100 santimetr merasidagiro supurand.

Baroji in onho harakati staxanūvi va corjakgiriji sotsialistiro dar ʙrigadaju zvenoho revoç doda, ʙehtar kor ʙurda istodin.

A. Əavezūv.

—o—

Harakathoji harʙi dar Xitoj

DAR XITOJI ŞIMOLI

XANKOU, 19-umi maj (TASS). Huçumi japonho ʙa rohi ohani Lunxaj, samti qarʙtari Sjujçzou ham az tarafi çanuʙ va ham az tarafi şimol ʙo otrjadhoji xurd ʙurda şuda istodast. Brigadaji japoni ʙa miqdori 5 hazor odam, ki az Juncen az şimol ʙa sūji Danşan va Sjaosjan du kolona şuda ʙaromadast, az tarafi askarhoji xitoj zada torumor karda şudast.

Qismathoji xitoj otrjadi japoniji dar nazdikiji stantsijaji Xuankou pajdo şudagiro taəqiʙ karda, ʙa Juncen rasidin. Dar zanozani xitojho du tanki japoniro zeridast kardin. Jak komandiri tanki japoni ʙa asiri girifta şudast.

Dar qismi çanuʙiju qarʙiji vilojati Şandun askarhoji xitoj ʙa peş harakat kardani japonhoro ʙa ʙist kilometr ʙa samti şimolu-şarqiji Şansjan nigoh doşta istodin. Dar zanozani az 100 nafar zijodtar japon kuşta şudast.

Az rūji maəlumoti ştaʙi armijaji 8-um, dar haftaji oxirin qismathoji armija dar harxel punkthoji vilojati Şansi ʙa garnizonhoji japon dahho karat huçum kardin. 12-umi maj askarhoji divizijaji Linʙjao dar jak vaqt ʙa Itan va ʙa Djandu (şimoltari Linşi) huçum kardin. Stantsijaji Itanro xitojho zeridast kardin. Dar vilojati Xeʙej qismathoji armijaji 8-um, 13-umi maj şahri Canpinro (az Bejpin 40 kilometr ʙa samti şimolu-qarʙi durtar) giriftin. Dar xudi hamin rūz askarhoji Xitoj Jafancƶenro (ʙa samti çanuʙija-qarʙtari Canpin) zeridast kardin. Dar vaqti ʙa in punkt nazdik şudani qismathoji armijaji 8-um, garnizoni mahalliji az xitojho iʙorat ʙudagi ʙo jaroqhoji xud ʙa tarafi armijaji xitoj gaştast. 13-umi maj ortjadi armijaji 8-um Totsjao va Finceni dar ʙajni Bejpin va Canpin ʙudagiro zeridast kardast.

Qismatho va partizanhoji Xitoj dar şahri ujezdiji Vansjan (çanuʙ-qarʙtari Baodin) garnizoni 500 kasaji japoniro tamoman noʙud kardin.

Dar Dinçzou, dar rohi ohani Bejpin-Xankou se ʙataljoni askarhoji mançzur ʙa muqoʙili japonho şūriş kardast. Dar vilojati Sujjan dar şahri Taketo (samti çanuʙtari Gujxua) 14-umi maj zanozaniji zūri kūcagi şahri guzaştast. Dar vaqti zanozani xitojho jak tūʙ, 3 pulemjūt va 13 avtomoʙilro zeridast kardin. Az japonho 60 odam noʙud şudast.

DAR XITOJI MARKAZI

ŞANXAJ, 18-umi maj (TASS). Askarhoji Xitoj dar Xitoji Markazi dar nazdi Xançzou harakathoji muvafaqijatnoki harʙiji xudro taraqqi doda istodin. 17-umi maj otrjadhoji askarhoji xitoj ʙa Xajjan zada daromadin. Dar natiçaji zanozanihoji çangviji kūcagi askarhoji xitoj, japonhoro az in şahr zada ʙurovardin. 16-umi maj askarhoji xitoj dar rūdxonaji Tujan kanonerkahoji (kiştihoji harʙiji) japonro dar taki ūq giriftin. Jak kanonerka qarq karda şudast. Az rūji maəlumoti gazetaji «Damejvanʙao» askarhoji xitoj, 16-umi maj ʙo zanozani Tsoautszjaoro (samti qarʙiji Xankou) zeridast kardin.

BARBODHOJI ARMIJAJI JAPONIJA DAR XITOJ

XANKOU, 13-umi maj (TASS). Muvofiqi maəlumothoji rasmiji hukumatdorhoji Japonija dar Japonija dodagi, ʙarʙodhoji armijaji japon dar 10 moh çangi Xitoji Şimoli, dar vaqti çang ʙa 130 hazor odami kuştaşuda va jaradorşuda rasidast. Dar ʙajni kuştaşudaho 8 nafar general-major, 5 hazor ofitseri darajaji armijagi va 600 nafar ofitseri harʙi meʙoşand. Hukumatdorhoji Xitoj cunin hisoʙ mekunand, ki in maəlumotho ʙarʙodhoji haqiqiji armijaji Japonijaro dar Xitoji Şimoli dodagiji xelo kam karda nişon dodagijand.

Redaktori çavoʙgar A. SAJIDŪV.

Toşkent. Uzpoligrafkomʙinat.
Upolūzglavlit № 4241.